

Москва уонна бүтүн Русь Патриарха КИРИЛЛ
үрдүкү аҕабыыттарга, аҕабыыттарга, дьааханнарга, манаахтарга
уонна Русь Православнай Сиркэбин итэҕэллээх оҕолоругар бука барыларыгар
Ороһуоспанан эбэрдэ суруга

Сибэтиилээхтэн Сибэтиилээх үрдүкү аҕабыыттар, ытыктабыллаах пресвитердэр, дьааханнар,
үтүө чиэстээх манаахтар, күндү бырааттарбыт уонна балыстарбыт!

Бу сибэтиэй түүн мин энигини бука барыгытын Христос Ороһуоспатын улуу бырааһынньыгынан ис сүрэхпиттэн эбэрдэлибин: киһи аймах быһыаныхтаабын туһунан түн былыр этиллибит мэктиэ тыл толору туолбут бырааһынньыгынан, Айыы Танара айбыт айымньытыгар – киһи аймахха – тылынан кыайан этиллибэт улуу тапталын бырааһынньыгынан, бу орто дойдуга Танара Уола – Мессия тийэн кэлбит бырааһынньыгынан.

Танара Киһи буолан төрөөбүт кистэлэнин туһунан сибэтиэй аҕаларбыт ааспыт үйэлэргэ бэрт элбэҕи этэн тураллар. Билигин биһиги эмиэ, хаһан эрэ үрүт кинилэр күрдүк, Сиркэп Танараҕа үнэр мэлииппэлэрин, ыллыыр ырыаларын истэбит, эмиэ ис сүрэхпиттэн сүгүрүүэн туран, ол килбиэннээх быһыыны-майгыны кэпсиир Ытык Сүрүйүү тылларын болҕойон, бу сиргэ дьиктиттэн дьикти суол буолан ааспытын сөҕө-махтайа саныбыт.

Христос Ороһуоспатын анааран, айыыга холоонноох Симеон Саҥа Богослов манньык сүрүйэр: *“Танара, бу дойдуга кэлэн, {...} киһи танара буоларын туһугар, Бэйэтин айылгытын киһи айылгытын кытта холбообута, онон үһээнни илгэлээх күүс көмөтүнэн танара буолбут киһиэхэ Сибэтиэйтэн Сибэтиэй Ытык Үс (Троица) кистэлэннээхтик олохсуйбута”*. (10-с Тыл). Оттон айыыга холоонноох Ефрем Сирин бу дойдуга Танара Киһи буолан төрөөбүтүн туһунан манньык этэр: *“Киһи аймаҕы Танара бэчээтэ түһэн кизрэкэтэрин туһугар, билигин Танара Бэйэтигэр киһи аймах бэчээтин уурунна”* (Христос Ороһуоспатыгар ылланар ырыалар).

Бу муударай тыллары истэн туран, бэйэбиттэн ыйытан көрүөбүт: хайдах гынан биһиги Танара бэчээтинэн кизрэкэйэбит? Хайдах гынан биһиги, бар дьон аан дойду айыллыан инниттэн ынырыллыбытын күрдүк, Айыы Танараҕа холоонноох буолабыт? *Биһиги сэбэрэбитигэр Христос сэбэрэтэ илэ-чаччы көстөрүн* туһугар (Гал. 4, 19), биһиги олохпутун хайдах олоруохтаахпытый? Бу ыйытыкка хардарар судургу: биһиги Быһааччыбыт этэн хаалларбыт кэс тылын бигэтик тутууохтаахпыт. Күндү доҕотторуом, мин апостол Павелы кытта бииргэ эһиэхэ бука барыгытыгар туһаайан этэбин: *“Бэйэ-бэйэбит сүгэнэргитин сүксүһэн Христос сокуонун тутуһун”*. (Гал. 6, 2). Туохха барытыгар тапталынан хоруйдаан, оччоҕо дууһабыт көннүөөрүө, үскуланы булуоххут. Кимиэхэ баҕарар үтүөтүк сыһыаннаһыҥ, оччоҕо сүрэххит үөрүүнэн туолуоҕа, ол үөрүүгүтүн ким да энигиттэн былдьаан ылыа суоҕа (Ин. 16, 22). *“Тулуурдаах буолун – тулуургут энигини быһыаҕа”* (Лк. 21, 19), оччоҕо эниги бараммат олоххо тиксиэххит.

Биһиги, христианнар, атыттары сир-майгы үрдүкү идеалларыгар ыныра сылдьаммыт, бэйэбит эмиэ бу идеаллары күннээҕи олохпутугар, туох-ханнык иннинэ, чугастаабыларбытыгар туһалаан тутунарбыт тыын суолталаах. Дьэ оччоҕо Танара көмөтүнэн биһиэхэ Кини Тыына үөскэтэр духуобунай хаачыстыбалара баар буолуохтара: *таптал, үөрүү, эйэ-ил, кытаанах тулуур, үтүө санаа, амарах быһыы, итэҕэл, көрсүө-сэмэй майгы, бэйэни кыатаныы* (Гал. 5, 22 – 23).

“Таптыырга, хардарыта үтүөнү онорсорго көбүтүһэн, бэйэ-бэйэбитигэр болҕомтолоох буолуобун” (Евр. 10, 24). Атааннаһар, араарсар дьаллыгы антах анһан, биһиги бар дьонно Быһааччы төрөөбүтүн туһунан итэҕэтиилээх илдьит тылы тиэрдэбит уонна православнай итэҕэл хайдах күрдүк сөбүмэр кэрэтин, духуобунай күүстээгин олохпутунан туоһулуубут.

Биһиги билигин 2017 сылга үктэннибит. Россия күрдүк элбэх омуктаах улуу дойду олобун тосту уларыппыт **сабыытыйалартан**, оҕолоро төрөппүттэрин, инилэрэ биилэрин утары барбыт

гражданской сэриилэрин иригириилээх иэдээниттэн биьигини лоп курдук сүүс сьл араарда. **Ити кэнниттэн биьиги норуоппут энээринэн тэлэн ааспыт эрэйдээх-буруйдаах, элбэх ьар сүтүктээх кэмэ** үксүн уопсастыба олобор улахан хайдыньыны таһаарбыт быньы-майгы – тыньынча сьллаах судаарыстыбаннаспыт урусхалланыытын уонна дьон итэбэлин утары охсунуу – түмүгэр салаллан кэлбитэ.

Билигин биьиги, ис сүрэхпиттэн иэйэн, долгуйан туран, кэлинни кэмнэ итэбэллэрин аһаҕастык билинэн муну көрөн өлбүт, Танараҕа эрэллэрин кэрэһилээбит Русь Сиэркэбин итэбэллээх оҕолорун хорсун быньыларын дирин ытыктабыллаахтык ахтабыт. Биьиги итэбэйэбит, Айыы Тойон кинилэр көрдөөһөллөрүн истэн, норуоппутун харалтата суох хаалларбатаҕа, үлэбэ да, сэриигэ да улуу кыайыылары ситиһэр кыабы бэлэхтээн, саамай дьулаан сэрии уотуттан килбиэннээх кыайыыга тиэрдибитэ, дойдубутун чөлүгэр түһэрбитэ, норуоппутун кини эрэ сөбөр-махтайар үрдүк ситиһилэригэр сирдээбитэ.

Биьиги Айыы Тойонго Кини бүтүн аан дойдуга көрдөрбүт сүдү дьиктитин иһин ис сүрэхпиттэн махтанабыт. Махтанабыт норуоппут итэбэлин, үтө чизэнин тилиннэрбитин, сиргэ-буорга тэпсиллибит сибэтиинэлэри чөллөрүгэр түһэрбитин иһин, махтанабыт дьон сүрэбэр дирин уларыыы тахсыбытын туюуларга – сана храмнар, манастыырдар – тутуллубуттарын иһин.

Олохпут кэлинни уонунан сьлларыгар олус элбэх ыарахаттар, түргүтэн көрөр моһоллор бааллара, олоҕо билигин даҕаны бааллар. Ол гынан баран бу быстах кэмнээх ыарахаттар биьигини чабытар кыахтара суох. Ааспыт үйэ уопута биьигини бэрт элбэххэ үөрэттэ уонна эмиэ элбэхтэн сэрэтиэх да тустаах.

Доботторуом, *Танара биьигини кытта бииргэ*, онон туюхтан да куттаммакка быыһабыллаах суолунан иннибит диэки дьулуруйан иһиэбин. *Танара биьигини кытта бииргэ*, онон бигэ итэбэлбитинэн бөбөгөтүнүөбүн. *Танара биьигини кытта бииргэ*, онон эрэнэр эрэлбитин энчирэтимиэбин. *Танара биьигини кытта бииргэ*, онон, тапталбыт улам күүһүрэн, бар дьоммутугар үтүөнү оноро түрүөбүн.

Туюх баар эрэлбитин барытын Айыы Тойонго үүрүөбүн, тоҕо диэтэххэ Кини буолар *“үйэлэр тухары биьиги халын хаххабыт, суон дурдабыт”* (Ис. 26, 4) уонна, апостол Петр кэрэһилиирин курдук, *“Киниттэн атын биьигини быыһыыр ким да суох”* (Дьайыылар 4, 11). Онон бу сирдээби айаммыт аартыгар Христос сырдыга сьдьаайыахтын, бу суолбут биьигини Айыы Тойон таптыыр дьонугар бэлэмнээбит Халлааннаҕы Саарыстыбатыгар тиэрдиэхтин.

Бүгүн мин эьигини, араас дойдугарга, куораттарга, сэлиэнньэлэргэ олоҕор эрээри, Христос биир сомоҕо Сиэркэбигэр киирсэр дьоммун, бука барыгытын кытта духуобунай үөрүүнэн үөрэн тураммын, хас биирдиигитигэр куккут-сүргүт, экиит-хаанньыт түруга түпсэ түрүөхтүн, дьизэ кэргэннитигэр ил-эйэ тосхойуохтүн, үлэбит-хамнаскыт ситиһилээх буолуохтүн диэн баҕарабын. Вифлеемнэ төрөөбүт Айыы Тойон Быыһааччыбыт хас биирдии бэйэбитигэр сана ураты кыабы бэлэхтээн, Кини биьиги олохпутугар баарын бүтүн сүрэхпитинэн-быарбытынан бигэтик билэрбитигэр көмөлөһүөхтүн.

Аминь.

МОСКВА УОННА БҮТҮН РУСЬ ПАТРИАРХА

Христос Ороһуоспата
2016/2017 сьл